

Бары дойдудар пролетарийдара, холбоңун!

САНА ОЛОХ

ССИП ЧУРАПЧЫЛАБЫ РАЙНОМУН УОННА ҮЛЗИНТЭР
ДЕПУТАТТАРЫН ОРОИУОННАБЫ СОВЕТЫН ОРГАНА

**Ханыят
1991 сүл алтынны
ыйташ тахсар**

No. 29 (4763)

1976 сүл. Кулун тутар 6 нүнз
СҮБҮОТА

Сынвата
2 жарчы

СОВЕТСКАЙ СОЮЗ КОММУНИСТИЧЕСКАЙ ПАРТИЯТЫН ХХV СЪЕЗД

МОСКВА. ОСТА. Кулун тутар листической куоталайны ордук
2 күнүнөн кийеңэти мунисахха наиссабай буолла. Профсоюзтар
ССКИ ХХV съединэр, табаараге партия салалтатыни үзү усулу
А. И. Косагиңиң ошорбут дакылда-
тын дүүрдүлдүн саладан шыты-
руубийләрим хамбыстайлан түн-

Бағынды бары, тұд ҳанааймсты-
батын үзділіктар, күн ахеми
партия аграрной политиката сен-
төөрүн үзінш мұндағайын штэр-
бен иісіндең дәлді Тулысай уба-
лае Ленин атынан колходын
председателю **В. А. Стародубцев**.
Делегат Российской Федерации
Хара буоры суюх зоналар тұд
ҳанааймстыбатын салтын сайн-
нарымынға партия уураада тұлахан
сүйектелілігін белгіліттез. Комму-
нистар, бары колхозлахтар из-
лии сыйдарта ҳанааймстыбыны
зардайында тұлахан сөзбеті мен
руобузшылардың қарастырумен тұд
сарылға кырата суюх үзінш мұн-
дарап. Оның штитлестікәде проф-
союздай тәрмілдер инниләрдегер
күнталадын тұмугор сиғидалы-
баты оссо өнгөттік, итінш салтын
сайнапармын производство нө-
дүрін үздіктер ишил охсунууга
активайдык қыттын соруга ту-
рат. Профсоюзтар иоруге олоруң
тәншисшіл салтын үздіттінде үог-
на социальның сайдым програм-
матын олохха иницијатига күү-
рәзиндердеги қыттылахтара. Проф-
союзтар тарәннин структураларда
туғызылады.

длжаймын улахан ойлты мун-
виинуулар. Араалтар байланын кол-
хонун хөлбөрүгүртэй үүрүү огороны
талаармын кининизөнин улахан
экономической кодынчын бире-
рии иштэлтийн эхийн нордорд.
Болхой борадууксайда оговуутын
хас да төгүл узлатыниарда, уон-
на үрдүүк механизированыйн бод-
ьт предпринимцаа кубулуда.
Түорахтах культура үүчинүүтэй ге-
тартан 12 центицертэн 35—40
центицерга тийндей, үүт шамаа че-
тогүл үрдэгээ. Колхозтахтар хам-
настара үрдэгээ, сэлиэнчилээр
түпсараан огороо нуорат төхмий-
гээ тийнч.

Буорат уонна тыа сирии 107 молдүйүктөн тахса уләниттерин түмәр советский профсоюзтар партиясы ис уенни тас политикалын башар салапаш бийнрүүллэр, диста ИСБСКС секретара **В. И. Пр** лар иззәндиңдәрә з молдүйүн километрга таңгызаст. Онын пятилеткасы 70 молдүйүн киловаттаах санга энергетический кызметаларыннан килләрни бәлшегизнер. Дойду илнитги оройуюннарыгас аңаас сыйманан хостондер чычкын тас-



МОСКВА. ССРС коругутын таңайымстыбатын сүйкішілдердің Высестанкетін Прожмылменосттің площадынан монументтілік композиция инсценурынан. Манна Бүткү Сөзжевары бочурут дүркінде оңо-кудан шттән, үләвә киаларасынан. Композицияның иккі еркіншілігінде. Биңдердегілер В. И. Ленин барыльеба, онда сирдьынг этинде: «Биңнен коммунистической узл кыйымтыңар тишиңтап!» Иккіншілер: «Бүткү Сөзжевары бочурут дүркінде. ССКИ НР, ССРС Министрлердің Советинан, ПСВСКС, ЫБСЛКС КК олахтанын. Иккіншілік конструкцияның лиңде — үләвә горесүн сүйкішілдер мендердегендеги.

тэгүүнэд сайдана.

Куалын тутар З. күнүүрөзбى сар-
сырдаалтын мунизаххадаастыкнын
ССРС Ынарахлы индустриятын пред-
приимчилгээний тутуу министрээ
Н. В. Годин тыхэттээ: Аслынт
пятилетка, динээ делегат, про-
мышленность стүйүнэн бодог
объекттара, үзэрэ килләрилиниг-
лар. Олор иштаригтар тыха ханаа
быстыбатылгар бородууксуйдания
бизэрүүр угуге предприницелар баал-
лар. Оюус пятилетка ба салла
үзләнчтөрүн изийнээргэр жеккэ
бодог, чуолаан Череповецкайдаа-
тын замын (сынга 4 молдуун
тозна кыамталалык), объектары

Иттиң таңға мүнінхаха ССКИ Саратовский обкомун бастакы секретара А. И. Шибаев, «Алгарстрой» 266 нұмәрдээх тутар контакттың посейн бетонщик монтажнектарын бирингәздин салынааччыта Л. Д. Казанов тыл этилде.

Съёки кыранымсса тайнаары
малдыштардан зэрдээтилэр: Ка-
нада Коммунистический партия-
нын генеральнай секретара **У. Наш-**
тан, Венесуэла Кохинуистиче-
ский партиянын генеральнай се-
кретара **Х. Фария**, Перу Комму-
нистиче-**ской партии** К.

МОСКВА, ССТА. «1976—1980

У обласластың партийнай то-
ралта, диста партия Саратовской
даузы обкомын бастик секретара
А. И. Шибзен, оғойлук халықтарының
батын үздитинге улашын түзгөн
шарттар. Саратовский дист азаттымын, бородукесудан деңгээ
түх жөноруу системалы, промышленность, туттуу үгүс салаларының
тар киңиңгі олохко кийләриллар. Гына халықтардың сайдын-
тын түшүнүүнүн көмкөй турал,
аралатар Орто уюна Альян Пензент
кеңес усулу обжалнагар сүрүн
жөнөмеки сири ныңгасыннан булар
дисто. Оңуу пайдалана уоблас-
тийнегер 300-төн таңда тыйынчы-
на тектор сири сипаттадын сору-

Көдүүгүү уонна хаачыстыбаны үрдэтийн соруга—бу ангардас төхнический уонна экономической эрэ сорук буолбатах, бүтэсвө советской общество салгыны сайдар проценгигар бынаарыллынхаах социал-тай, идеологической сорук. Ити соругу бынаарыны социалистической общественнаи гыныннанылыры, олох-дъанах коммунистической нормаларын бөбөргөтүүгэ, салгыны сайнинарыныга көмөлөнүөх туслаах.

А. Н. Косыгин ССНП XXV съезигээр дахылаатыттан¹⁰,

Бийнги хаануу партиябыц, шигалынай угуу бэржиллибизэ. Эл-
се Байкал-Амур магистралын бөх ихсааннаах бодонг предприя-
тийн туттуугар 266 чүемэрдэх тутар-
тийнхэндээш нийтийн туттуулсанын
жинистарын биргээдэтийн сала-
ччынтаа **Л. Д. Назанов**, комсомо-
штарга, эмччэтгэрги саамай тай-
хан, саамай эзниятгээх дыма-
зары итээрэй. Съезд делегаты —
М туталчилдлын представители
— бийтийн таббарыстарын хай-
лаах сүтийнлэрийн түүвнан
псюэто. Магистраль бастакы
жинистарыг гар нөхцөл бодьдэх
жинистарын салдьбадаа сүтийнли-
гы. Одоо ганашаа саамай ний-

Кудук тутар З. күнүңәэди сарылардағы мұнныңхан партия Дағестанский обкомун бастакы секретара М. И. Умаханов тыд атта. Ленинскай национальный поәдүниң «Сибирь» олохко қирикитин, ССРС поруоттара харларата жемедасыңызарин тумур Дағестан ыңра наредностарын экономикалада уонна күлтүралада.

Партия оскулда дымалатындар, дағогтар үзләрдегүр үенин олох-рутар өнүөбай болвоятотун ту-нан «ССРС Үоредин министре А. Пренопьев эттэ. Тохсөн пя-леткада жеккө суюлталаах уу-ахтар ылымынышар, ССРС уон-союзный республикалар нө-түт үердирүрлөтүн түнүнкү Сө-йнү таңарлар төрүттэрэ бигэр-и изилдүүлүп.

Кызыззиги жүннүшхүү ССРС Брасноярскйларды краикомуун бастакы секретарз **П. С. Федирно**, ССРС станкостроительной промышленно-быни министре **А. И. Настуусов**, «Россия» дын Буйбышевскай-дасты фабрика директора **Е. В. Шланова**, партия Белгородской областы бюджетных организаци-

Узбекстанда партийнай М. П. Трунов тыд этийлэр.

Ити коннинчен съезд табаарыс А. Н. Косыгин даңыллатыны сүн-
нуунан көпстинин тохтор түбөн болуп болады.

Съезд делегаттарынан уонна маддымтарынын иттихак көрсүл-
тумчыстический иттихак профлубут табаарыс А. Н. Косягин
демектиң уонна тыйын сирин ос- тәмүк тынышты.

Съезд 1976—1980 съездарга ССРС поруотун ханаібыстыбытын сайланыларым сүрүн тұнаайындағытар Уурағы бирир санаанан білдіретті.

Сүрүн тұнаайындарының салыттаран, ССРС Министрлерин Совети 1976—1980 съездарга ССРС поруотун ханаібыстыбытын сайланыларының биес сыйлауда Государственний былжаның мірттан

игти оттүгөр санай бадын—
Акмолинскай даңызы ГРЭС тү-
нүүр. Делегат айылда ресурса-
нын количеству тұнаны налада-
птар болғомтому тұғайда, БАМ
түгүнде, гибзастырын Бурятия
тогуты халықтыстырылыш инни-
хайдах жердүк уақылдан кескинд
арылданырығар тохтосто.

онгороругар сорудахтамна.

МОСКВА ОСТА. Съездар Ке-
мләзән Диабарылтарылар ССКИ
XXV съезде үзөткөн салынан көттә.

истра Н. Н. Тарасов. Аасын Съезд партии кине организарын
шлеккатаадар чычкык премыш- быйыбарзарын туунан болупуро-
басы 14 түгелчин сабак да же калктып кийнди.

СОВЕТСКАЙ СОЮЗ КОММУНИСТИЧЕСКАЙ ПАРТИЯТЫН ХХV СЪЕМ **ТАБДАРЫС Г. И. ЧИРЯЕВ ЭТИИТЭ**

(ССКП Саха уобаластаабы комитетын бастакы секретара)

Тобаарыс делегаттар! Съезд хас бийрдни кыттымалда биңгы албай астталык партиябын туңунаң, кина коомкунисм ерөгөйдүүрүү туңтар сүтүшүр кылышылары туңунаң дарыг санаанын кыннаттанаар. Делегаттар бийдер-саналарда бүлтүүн ССКИ ХХV съезде биңгы инициитигэр турорас соруктарын сүтүнчээхтик олохко күлләрниң туваайыллар.

Советской дың партия не үйнә тас политикачылар, Кин Комитет Политический курсун үйнәд практическай үзүтүн истигийк бириккелэр. Бибиги Низ дойдубут куораттарын үйнена дөрөзбиналарын үзбистаро байланырын аэрдэллэркөр үйнә узларын араапшарда-рыгар съезд бөллияттербүт соруктарын чиностаалтык то-хорор туугар опус пятилеткада оссо ордук байбизтиң харыстамжакка узелештүйт дын партияны, XXV съезги архиерэллэр.

Бүгүн байланыс кытта — партия бүткүнүүтү, советской поруот бүткүнүүтү. Поруот ити бүткүнүүтөнүүтүр — бийнги партиябыт күүбэ! (бітыс таңынынта).

ССКИ КК Генеральшай секретара табаарык Леонид Ильич Брежнев огторбут КК Отчуютунай дақылалат - бу билдиги көм дыңг-тахчи үзүлүтчүлүк документтер, тирази турар болшувростарда алымнылахтык; зиратыңы образына, марксистек-ленинскей наукада барадаған кылаат. Дақылалат дыңг квалификация, сүйкен проблемалары туруорттуур, ишарастар күүстөрүк ие хөбенең бай уонна дыңгы буелан бийнине барбыстыгар үзүллүбүт обидебүлүк хааларды. Съезд делегаттарын сурохтарын төрүүлүөөлөнүү, бабиги модун Ийэ дейдубутунаан, бийниги хали-ургуу партиябытинаан, Ленинскей Екин Комитеттини киң түттүү чүнбеттөртөн толорор. (Убун ытыс таңынынтыя).

Партия рабочей квалификации, бүткүү советский народ политической спортивной ординации чистоэтической толчор. Кими башкы народунаштуун чулчайдык баяз-рыллабын ленинскай курсунан коммунизм чынчалыгынага эрзеллэхтийн спордийн.

Нартия XXIV съезд уураахтарын толорууга бараадай тарниң уонна политической үзүнү ылтта. Советский народ төхөсө шипалеткада народот ханаалыштыбottyн сыйнапарыныг, олох үйгүтүн курдитинго үзүүлчүлүдах газийндары синист. Дөйдү оссо башар үрүүк сүйүх-хэ таңыста, од сүйүх дәйдүнүн кийи-айчык сырдык иескилийэр — коммунизмнага чуяштта Коммунистар, бары советской үрүн Кийин Комитет Генералдык сократарда табаарыс Леонид Ильин Брежнев партиянын салжынага үзүүлчүлүдах оруулулук ураты чөрбөтөн бэлизгүүлдүр. (Үнүн ытысы таңыныбыт). Кийин байттаки государствений эмбодзил «айчын» уонна ининчикин ото коруутунэн, ие уонна тас политика түмүнкү проблемизарын түрү орталыктынга уонна байнарынега инициативанын, ленинскай түнгизд салайлаачты бартээхий халычысталхарынын партия уонна народуг бары бүттүүн ишткабылдарын, алан дөйдү үрдүүнин үзүүлчүү үрдүүк авторитеттеги ылла. (Үнүн ытысы таңыныбыт). Кийин Комитет салалтада эркөллөөн илнине баарын, бүсүп-хашын салайлаачты, эрзалих лепинец инициатор болуп, Кийин Комитеттеги башкорттар. (Үнүн ытысы таңыныбыт).

Табаарыс делегаттар! Биңнеги «1976—1980 саларга ССРС иоруутун ханаийстыбатын сайыншыры суруп туңлаймыллара» деги табаарыс Алексей Николаевич Косягын дақылдастын сүркән белгіліліктерін шектептейт. ССКИИ Кийин Комитетта партия стратегической

кызыларын тирадырэн, көрүт ханаистыбатын сайыншары улугашындах программатын ырытав оңордо. Партия экономической политики — бу эзлэх тутуу политиката. Кинин көрүт интернаттарында уонна бағы саналатыгар толору уенин бутуннан эшигеттирип, көрүт олоон уйгутун үздөттүгө түнәйдиллэр. ССКП КК XXV съезж кыллэрбөт бәрайматын, А. Н. Косягин дақылдаатыгар баар баланыншылдары, түмүктөзүнөндири Саха АССР коммунистаса, үзбүнттөн бөннө саналап

Дайын иерууту ханаайыстыбатың бир калың цем-
пексим ынгыл Саха АССР — саяж хотуту автоном-
ий республика интенсивийлиг сабдар. Енин айылра-
так таңбаам эзбек баатырлары Низ дайыту тұнатындар улам

төлөрүтүк таңаарыллаалар. Алмазым, киңым көзүнүү
гөннүн да атын өнчөөх металлары, таве чөдү, айылда
тавып хестеңүн тосту узатта. Сүрүн фондалары ту-
база кылдарнинг оку сиргэ тың ханжайыстыбытын
бородуукталарын атымлаадылыгын патилетка сорудаахтара
афара төлөрүлүннүлдөр. Саха сирин үзүннүттэрэ бромы-
шлендий бородууксұланы батарының патилетка билди-
наах сорудаахтарын болжыруи ининэ төлөрдүлдөр. Респуб-
лика порустун ханжайыстыбытын бары салалардын
үзүннүттэрэ съезд ининизди социалистической эзбек-
олистибазарин чиңтааэлтик төлөрдүлдөр дикан партия
ХХV съенингэр, улаханын астынан турал, дакыялт-
тыбыт. (Ытыс таңынынта).

Республика экономический потенциала түркменик-
удаатар. Кални уон сый ишигер сүргүн премиальмен-
дай — производственный фондлар биэс тегүл, тая
ханаийстыбытыгар аналлаң производственный фондлар — иккى алгар тегүл удааттылар. Уләниттар одох-
торуг үйгүтүү уонна кинилэр культурный таңымнара
үрдүк таттиминад сайдар. Норуот ханаийстыбытылар
указлинир дын үс гызыпты иккиләрэ үрдүк уонна, орго
тераалташтар. Республика избилидизинэтиң үкүс отто
бийиги съездин үзүннү телепидиененен болбомтолох-
тук корөр, табарыстау А. И. Брежнев уонна А. Н. Ко-
смагли даңылааттарың ишитте. (Ытыс таңынышты).

Буржуазнай идеологтар советской олоюу хөрүүтүү сатыптара, ССРС ирааха блерор национальной сирионпарын ҳалалылдах жырын сирдэр курдук бөрдөрорго хөлөөнөн азастаан избийтканлар. Ош азарти оңынк холунгварынан кими эмэ албынинчылар күчүмәйдэй, партия уонкы советский иоругут дүлгүүрдүрдүнан оногуллабут төрүт үларыта туттуулары билүммөт буудар измайлышат. Бийигү кимктэн-кимэг дойдубут бары эттуяларигар, ол ийнегөр хоту сирдэргэ эмиш, ишүүрөөнүзөх олох оргүүлар, сүүнэ айар үлэ бара турад. Иттихиёо барытыгар бийигү ССРК ленинскай национальной политикидагы ортодоксияны коробут. (*Ыйтсы таңынытада*). Саха АССР коммунистега, бары үзүнчтәре коммунистической тутуу уөспөй дымалатыгар, байзэлэрин ишлэвтэларын күллөрлөлөр, дойду атын-бирааттын из-руттарын ишилдэргөр интернациональдай иэстэрин толороллар. Ону сарга кинилэр сатидилибиз кирбийлэр — бу ханаийтыйнанай олоюу интернациональдай иогоруу процеса дарынгээн ийнитин, бийигү албэх национальностаах Нийз дойдубут иоругутарын икса бишрэг түлээвшийнэрин, улам күүхүүрээр хардарыта кемчө-сүүнүүлэрийн чадымахай түбүтүү буолалдарын дээгүүтийн обдууллар. Саха сирии үзүнчтээр ССРС бары иоругутарыгар, тухох ханинц ишининэ узүү ишүүчээ иоругуттар, кинилэр дэлэгэй хөмөлөрүн, бирасаттын доордоонууларын ишин музтура суюх маҳтаваллар. (*Ыйтсы таңынытада*).

«Элбэх национальностаах советской иоруут сомоголовуута, Леонид Ильич Брежнев бэргэндэг энтигийн, алмалс курдук бара. Иттихиах алмалс угусырынларга зраас онгуун эснийүүлэлтийн курдук, бийнги иорууппугт сомоголовуута эмийн хинийхээ иширсар нацихлар эзлэгээ фрунттарын күлүмүрээр, ал нацихларын хас бийрдлийнэр байд, аймыннылах, көнтүү уюна дэлхийнх олонуудан олбор». (**Ытыс таңыныята**). Бийнги иорууттар дөврөлбүүлэлтийн — социализм ити углуу сийнхийн шыкжсан харистынбыйт, индикитим да республика угээлтэрийн үрдүү коммунистической идэйность, советской патриотизм уюна пролетарской интернационализм тэмдийнгээ иштээ «үүрхэхүүт

Партия Кинин Комитета уенча иници Политбюро, ССРС правительства Саха сирин огорууллаах күүстөрүн сайыннарынга сунгын белгөнтөнүү уурааллар. Леонид Ильич Брежнев тус байттар республика болсун салдырылар. Партийн төрүлгөндөн кызбашынан аламмат комону огороруун ураты гөөрөлөөрөн бийткүн баарыллар. Леонид Ильич инициативынан токи сыйлаалыгта Саха АССР огорууллаах күүстөрүн 1980 сүйгү дүрү көлжимкинг сайыннары туунан ССРБИ КИ уураада мышлымбыто, хас да аттан болуп-

1974 сүй күдүн түтәргө республикада ССКИ КБ Политбюроңын чилизин, ССРС Министрларынын Советынын председателі Алексей Николаевич Косягиндың сыйлығында (**Ытыс таһынышта**). Кине партийнан-ханаанымсыздайшылдык актив мұнисабар этинде, республиканың салаштарынан көпчө башкуюстарының мұрынбыта, предпринимчилердеге уонна түтүуларға білінччы тайланыстарын, еззелде көреүкүштердің үздіндіктерін жарығынан азайтушылдырылған.

Республика инзигер ере күүрдөр көсийиллэр арзапаллар. Олер ССКИ КЕ XXV съезда күйдөрбөт 1976—1980 сыйларга ССРС поруотун ханаайыстырытын сайланышкы сүрүв түнзаймыллар» деги бирелгээлдөрдөрүлүүлүүдөр. Алмазин, кыныл комчукун, талың оңтасау жетекшүүлүк хөтөөбүрүн газатчылар Токтогул

Табаарыс А. Н. Косыгин байетин дақылжатыгар итэ
оройондог Чульман-Алдан салмай бедең терригормаль
бай-производственнай комплекса төриллинде болистада
ин туураан этте. Итиш издер камга дойду салма
дохтох-металлургический базатын, промышленность
тын салааларым хас да бедең предприятиеларын ус-
затында бары усулубуйбаа базар.

Хоту сирги байылдацының көзгөн ишер далаңының халықаралық нымаларының зона ураттыларын үчүтпазан түспарары мөдүйтар. Ул энергияның сабакланған иесе ордук күтүүрдүүлүх, предпринимчилор техникеский еттүен саналып сабидзәнин түткөттиххэ, Холту сиргэ анианаң айыллыбыт техниканың уонна маңызыллары оңорон таңаарымының көзтөмөххө, тутуку индустриялашының уонна төрлийин таңымының урада-наххэ, киңи үзүт туттуллуутун измичиззөнин дындардаахтык сийтишаххэ, тың ханаайыстыбатының ыраах мөйөйлилбет бородууктазарының мээстэтигэр оңорууш латыннаныраххэ, квалификациялаах кадидары базалыздын түспарымаххэ, үзбөйттери олохустар туңугор оттугу сиргэ олох ордук үрдүк таңымының уескитишаххэ заада. Утумнаах научной региональной экономической уонна технической политиката наада.

Дойду хотугу занатын хабзаймстыбаниңбыз калыптын түркөтүүнүн, узалия турар предираң мөлөзүр үзэллэрин кодьчукун үрдүстүн бийнаврымын заң акторынын транспорт проблемасы булалар. Оны бийнаврымга Байкал-Амур тимер суюлуң магистралың үйинең хас да саласа линияларын туттуу көмөлөңүү. Ол азэри бедек индустрия хоту динки улым ыраах харыналдырып. Көлөр көмүк Саха сирин кинин оттүтор үйинең азбасан—дойду хотугулукунин оттүтор тиңизер тимер суюлу туттуу дынгчакчы революционийдик улашты тутар оруолу ылыш атв.

Алексей Николаевич Кесегин дақылаатынан даңылдастырылған. Алексей Николаевич Кесегин дақылаатынан даңылдастырылған. Алексей Николаевич Кесегин дақылаатынан даңылдастырылған. Алексей Николаевич Кесегин дақылаатынан даңылдастырылған.

Республика каскыла көрө, сиғинчиләре да боччуналах. Олору ырытап, биңиги ессе ордук улаханы сиғинчир киелларын үзине изадалазының ейлүүбүт. Партийдүйүүлүк аттың общественный түрүлгөлөр, олохтоох советтар ынтар үзлөрдө ардыгар сыйынын сиғинчир. Производство резервездөр толору туңаныллар буудбаштар. Партийдүйүүлүк комитеттар үзлөрдөн стилин үзине ызычмаларын, кадрдары сүрөттердөзүлүнүн үзине иштимандары дыналаларынын туңасындаахтар.

Табаарыс делегаттар! ССКИИ ХХV съёса сана уау-
анназах соруктарты түрүорттуур. Түрүорттаабыг проблем-
ларын далаанынарынан, билинчи зам торут бол-
туустардың ыртышты динигини, дойду ишнөр да-
ны, аны дойду эбигиттөр давалы событиелар сайдыла-
рыгар сабыдымалынан бу съезд бишиги партиябыт
торияттар ууллучулаш миастин шлары саарбара-
ох. Съезд коммунистический тутуу гернический ле-
пинигар оссо биш чыңылхай страничаны арыштар.
Езд уураалтара уонна матырывалларда партияна бу-
шууттүр, советской пароожка бутуннүүттүгө сана

ССКИ ХХV съездин историческая уураахтарынан, КК
түстүүтай диккүлдүлүн ишепарынын уопла балашынан-
ларынын сабылымыннан, ССКИ Кийин Комитетин тулана
та түмсүтүшөвхөдөйдөрдөн таңбасынан, партийдай торилта
тия баликтэбөйт балашындарын сицинилээхтик олж-
киллэрөр түнгүр туюк наадлаалыз барытын откоруе
и. Саха сирин коммунистарын делегацията съеди-
нчынан.

